

*Ismail Selimović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo  
Mehmeti Ejup, Keln, Njemačka*

## **UTJECAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA BRZINU VOĐENJA LOPTE I PRECIZNOST U NOGOMETNOJ IGRI**

### **1. UVOD**

Vjerovatno nije potrebno posebno naglašavati značaj bazičnih motoričkih sposobnosti za orientaciju i selekciju u većini sportskih disciplina, s obzirom da u jednačini specifikacije gotovo svakog sporta, pa i svake specifične funkcije u ekipi, pomenuta dimenzija iz područja kineziološke antropologije zauzima važan položaj.

Svaka nova spoznaja iz pomenutog područja, ustanovljena naučnim metodama i potvrđena u praksi nogometne igre, predstavlja korak naprijed efikasnijem radu sa mlađim uzrasnim kategorijama, što se, naravno, odražava i na seniorske ekipe.

Stoga je primarni cilj ovog istraživanja definisan kao pokušaj utvrđivanja utjecaja bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate u situacionim nogometnim testovima za procjenu brzine vođenja lopte i preciznost u nogometnoj igri. Jedan od daljnjih ciljeva je utvrđivanje koje motoričke manifestacije imaju pozitivan, a koje negativan uticaj na rezultatski ishod u analiziranim situacionim nogometnim testovima.

### **2. METODE ISTRAŽIVANJA**

#### **a. Uzorak ispitanika**

Ispitanje je provedeno na uzorku 100 učenika muškog pola, starih 12 - 14 godina, polaznika škole nogometa sarajevskih klubova; FK "ŽELJEZNIČAR", FK "SARAJEVO", FK "NOVI GRAD" i FK „BOSNA“, u Sarajevu.

Populacija iz koje je izvučen uzorak definisana je određenim restiktivnim mjerama koje su bile nužne da se istraživanje proveđe. Tako su iz populacije odstranjene sve bolesne osobe, kao i osobe sa tjelesnim nedostacima, morfološkim aberacijama, oštećenim lokomotornim aparatom i sa većim patopsihološkim aberacijama.

#### **b. Uzorak varijabli**

#### **Uzorak prediktorskih varijabli**

U ovom istraživanju upotrebljeno je 17 varijabli bazičnih motoričkih sposobnosti, uzetih iz istraživanja Kurelića i sar., 1975, namijenjenih procjeni latentnih dimenzija koje pripadaju prostorima strukturalne regulacije i energetske regulacije kretanja. Kao bazične dimenzije motoričkog prostora smatrane su slijedeće sposobnosti:

1. brzina frekvencije pokreta
2. preciznost
3. ravnoteža
4. fleksibilnost
5. koordinacija
6. brzina
7. eksplozivna snaga
8. repetitivno statička snaga

**Varijable za procjenu eksplozivne snage****MFESDM** - Skok u dalj s mjesta**MFETRO** - Troskok s mjesta**MFESVM** - Skok u vis s mjesta**Varijable za procjenu brzine****MFE20V** - Trčanje na 20 metara visoki start**MBFTAZ** - Taping nogom o zid**MBFTAN** - Taping nogom**Varijable za procjenu koordinacije****MKLSNL** - Slalom nogama s dvije lopte**MAGKUS** - Koraci u stranu**MKTOZ** - Okretnost u zraku**Varijable za procjenu repetativne snage****MRESKL** - Sklektovi**MRCDTŠ** - Podizanje trupa iz ležanja**Varijable za procjenu fleksibilnosti****MFLPRK** - Pretklon na klupi**MFLPRR** - Pretklon raskoračno**MFLBOS** - Bočna špaga**Varijable za procjenu ravnoteže****MBAU20** - Stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu s otvorenim očima**MBAP2Z** - Poprečno stajanje na niskoj klupici s dvije noge zatvorenim očima**MBAU10** - Stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu**Uzorak kriterijskih varijabli**

Uzorak situaciono-motoričkih varijabli sačinjavaju testovi proizašli iz istraživanja Gabrijelića i sar. (1982), znatno šire baterije nego u ovom radu, namijenjene procjeni situaciono-motoričkih sposobnosti nogometnika, i to:

**Varijable za procjenu brzine vođenja lopte****SNBV20** - Brzina vođenja lopte na 20 m. sa startom iz mjesta**Varijable za procjenu baratanja loptom****SNKSLA** - Vodenje lopte u slalomu**Varijable za procjenu preciznosti gadanja loptom****SNPEGH** - Elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj

U toku rješavanja primarnog cilja istraživanja preliminarno je utvrđena visoka pouzdanost i optimalne, ostale, metrijske karakteristike mjernih instrumenata.

**Metode obrade podataka**

Rezultati mjereni navedenim instrumentima podvrgnuti su analizi primjenom metode regresije, kod koga je svaki situaciono-motorički test poslužio kao kriterijska varijabla, a bazične motoričke sposobnosti kao prediktorske varijable.

## 2. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati regresione analize efikasnosti u tretiranim situacionim motoričkim testovima na temelju rezultata u motoričkim pokazateljima navedeni su u tabelama 1 - 3.

Sve regresione analize proizvle su rezultate na temelju kojih se može formirati zaključak o visokoj i statistički značajnoj multiploj povezanosti motoričkih varijabli sa rezultatima u svakom od analiziranih situaciono - motoričkih testova.

Mogućnost prognoze rezultata u svim situaciono - motoričkim testovima na temelju manifestnih motoričkih varijabli značajna je na nivou od **.01**.

Koeficijent determinacije kao mjera količine zajedničkih informacija u višedimenzionalnom prediktorskom prostoru (definišan manifestnim varijablama bazične motorike) i jednodimenzionalnoj kriterijskoj varijabli (svaki situaciono - motorički test) variraju od 29<sup>1</sup> do 65<sup>2</sup> što sugerše značajnu različitost profila motoričkog statusa ispitanika u pojedinim situacionim nogometnim testovima.

### Regresiona analiza testa - Brzina vođenja na 20 metara sa startom iz mesta – SNBV20 u prostoru motoričkih sposobnosti

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700	.490	.393	.179

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.794	17	.164	5.081	.000
	Residual	2.912	90	.032		
	Total	5.706	107			

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	MFESDM	-.003	.002	-.253	-1.638	.105
	MFETRO	.001	.001	.171	1.219	.226
	MFESVM	-.005	.006	-.101	-.802	.425
	MFE20V	.452	.158	.344	2.867	.005
	MBFTAZ	-.010	.014	-.079	-.718	.474
	MBFTAN	-.018	.014	-.134	-1.260	.211
	MKLSNL	-.022	.018	-.150	-1.248	.215
	MAGKUS	.107	.058	.189	1.831	.070

	MKTOZ	.010	.043	.023	.222	.825
	MRESKL	-.008	.008	-.271	-1.096	.276
	MRCDTŠ	.003	.007	.107	.439	.662
	MFLPRK	-.001	.004	-.014	-.148	.883
	MFLPRR	.001	.003	.021	.223	.824
	MFLBOS	.003	.002	.210	1.844	.068
	MBAU20	.006	.009	.057	.681	.498
	MBAP2Z	-.017	.017	-.085	-.962	.339
	MBAU10	-.010	.008	-.110	-1.253	.214

Analizirajući dobivene tabele regresione analize u manifesnom prostoru kriterijske varijable SNBV20 (tabela 1), primjećujemo podatke o utjecaju primijenjenih motoričkih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable.

Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je **R = .70**, a objašnjeno je **49%** zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajna na nivou **.01**.

Pregledom utjecaja pojedinačnih motoričkih varijabli (tabela br.1 ), može se vidjeti da najveći i statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu, ima varijabla za procjenu brzine - **MFE20V**, trčanje na 20m sa visokim startom sa značajem na nivou **.01**.

Tabela 1, u kojoj se nalaze rezultati regresione analize testa **SNBV20** - brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta, pruža podatke o visokoj i statistički značajnoj prediktivnoj vrijednosti motoričkih testova u odnosu na rezultate u kriteriju.

Vrijednost korelacijskih i parcijalnih regresijskih koeficijenata pokazuju da na varijansu kriterijske varijable značajno utječe i ostale motoričke manifestacije koje se nalaze pod direktnim uticajem sposobnosti odgovornih za intenzitet motoričke aktivnosti odnosno onih motoričkih sposobnosti u čijoj osnovi leži efikasnost sistema za energetsku regulaciju intenziteta ekscitacije. Pozitivan upliv u varijansu kriterija imaju i testovi koordinacije u čijoj osnovi se nalazi sistem za regulaciju kretanja odgovoran za nivo koordinacione efikasnosti gibanja.

Prediktivna vrijednost ostalih motoričkih varijabli, osim pozitivnog utjecaja (ispod granice statističke značajnosti) testa repetitivne snage ruku i negativnog utjecaja testa preciznosti u odnosu na rezultate u kriteriju, ne prelazi nivo nekog većeg praktičnog značenja.

Sumirajući izneseno može se zaključiti da je predikcija rezultata u brzini vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta moguća na temelju motoričkih testova čiji je intencionalni predmet mjerjenja eksplozivna snaga i njoj nadređena latentna motorička dimenzija, definirana kao efikasnost sistema za energetska regulacija, te motorički testovi čiji je osnovni predmet mjerjenja koordinacija, tj. usvajanje i izvođenje složenih motoričkih radnji u što kraćem intervalu.

Mogućnost realne i pouzdane prognoze rezultata u testu **SNKSLA** - vođenje lopte u slalomu na temelju prediktorskog sistema manifestnih motoričkih varijabli potvrđuju rezultati prezentirani u tabeli 2.

### **Regresiona analiza Testa vodenje lopte (slalom) - SNKSLA u prostoru motoričkih sposobnosti**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742	.551	.466	.640

**ANOVA**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.373	17	2.669	6.497	.000
	Residual	36.973	90	.411		
	Total	82.345	107			

**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	MFESDM	.003	.006	.058	.402	.688
	MFETRO	-.002	.002	-.102	-.777	.439
	MFESVM	-.001	.021	-.007	-.056	.955
	MFE20V	.301	.562	.060	.536	.593
	MBFTAZ	-.025	.049	-.052	-.506	.614
	MBFTAN	-.107	.051	-.212	-2.125	.036
	MKLSNL	.146	.063	.264	2.335	.022
	MAGKUS	.374	.208	.174	1.801	.075
	MKTOZ	.024	.153	.015	.155	.877
	MRESKL	-.031	.027	-.268	-1.154	.251
	MRCDTŠ	.005	.026	.046	.199	.842
	MFLPRK	-.007	.014	-.041	-.465	.643
	MFLPRR	.009	.012	.071	.780	.437
	MFLBOS	.015	.006	.272	2.547	.013
	MBAU20	.002	.032	.004	.055	.956
	MBAP2Z	.042	.061	.056	.684	.496
	MBAU10	.019	.028	.056	.679	.499

Uvidom u tabele regresione analize u manifesnom prostoru kriterijske varijable SNKSLA (tabela 2), primjećujemo dovoljno informacija o utjecaju primjenjenih motoričkih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable.

Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je **R = .74**, a objašnjeno je **55%** zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajem na nivou **.01**.

Analizom utjecaja pojedinačnih motoričkih varijabli (tabela br.2), može se vidjeti da najveći i statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu imaju -MFLBOS, MKLSNL i MFBTAN sa značajnosti na nivou .01, .02 i 04.

Primjenjena skupina motoričkih testova ima više od 55% zajedničkih informacija sa rezultatskom efikasnošću. Struktura korelacionih i regresionih koeficijenata pokazuje da dominantan uticaj na varijansu vrlo složenog situaciono - motoričkog testa imaju motoričke manifestacije koje se nalaze pod uticajem mehanizma za strukturisanje pokreta, zatim repetitivne snage, te eksplozivne ili brzinske snage. Zbog toga motorička superiornost ispitanika, koja proističe prvenstveno iz područja funkcionsanja energetskog subsistema definisanog komponentom intenziteta i trajanja ekscitacije, omogućava rezultatsku superiornost u brzini vođenja lopte u slalomu.

**Model Summary**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.742	.550	.465	.687

**ANOVA**

<b>Model</b>		<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1	Regression	52.017	17	3.060	6.479	.000
	Residual	42.502	90	.472		
	Total	94.519	107			

**Coefficients**

<b>Model</b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	MFESDM	.014	.007	.299	2.063	.042
	MFETRO	.001	.003	.052	.393	.695
	MFESVM	.000	.022	-.001	-.009	.992
	MFE20V	-.291	.603	-.054	-.483	.630
	MBFTAZ	-.042	.053	-.081	-.791	.431
	MFBTAN	.069	.054	.126	1.268	.208
	MKLSNL	-.019	.067	-.031	-.277	.783

	MAGKUS	-.278	.223	-.121	-1.248	.215
	MKTOZ	-.209	.164	-.123	-1.271	.207
	MRESKL	.057	.029	.450	1.942	.055
	MRCDTŠ	-.023	.027	-.191	-.835	.406
	MFLPRK	-.006	.015	-.038	-.429	.669
	MFLPRR	-.001	.012	-.008	-.089	.929
	MFLBOS	-.017	.006	-.287	-2.687	.009
	MBAU20	-.055	.034	-.127	-1.616	.110
	MBAP2Z	.188	.066	.235	2.848	.005
	MBAU10	.050	.030	.136	1.658	.101

Uvidom u tabelu regresione analize u manifesnom prostoru kriterijske varijable SNPEGH (tabela 3), primjećujemo dovoljno informacija o utjecaju primjenjenih motoričkih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable.

Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je **R = .74**, a objašnjeno je **55%** zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajem na nivou **.01**.

**Tabela 3** pruža informacije o značajnoj povezanosti motoričkih odlika sa rezultatima u testu **SNPEGH** – elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj. Dobivena količina zajedničkih informacija od 55% govori u prilog mogućnosti pouzdanog rezultatskog dostignuća u kriterijskoj varijabli (na nivou .01) na temelju 17 motoričkih testova.

Iz vrijednosti parcijalnih regresijskih koeficijenata varijabli proističe zaključak o dominantnem uticaju pokazatelja onog dijela motoričkog statusa, definisanog kao efikasnost sistema za regulaciju kretanja, koji prvenstveno osigurava usvajanje i izvođenje složenih motoričkih zadataka u što kraćem vremenskom intervalu.

Naime, od ispitanika se u ovom složenom situaciono-motoričkom testu zahtjeva da vodi loptu glavom s najmanje dva dodira a potom je uputi prema cilju. Obzirom na zahtjev koordiniranog izvođenja ovog zadatka jasno je što testovi namijenjeni procjeni koordinacije imaju značajnog udjela u definisanju kriterija.

Inače, može se zaključiti da od svih analiziranih situacionih nogometnih testova, pomoću 17 manifestna motorička pokazatelja najslabije je objašnjena ova situaciona varijabla. Uzrok navedenoj povezanosti prediktorskog skupa varijabli i kriterija, kao što je već ranije izloženo, leži u lošoj usvojenosti strukture gibanja ovog od strane ispitanika u ovom situacionom testu.

#### 4. ZAKLJUČAK

Rezultati analize utjecaja motoričkih pokazatelja na rezultate u situaciono - motoričkim testovima nogometne igre sugeriraju dva osnovna zaključka:

- rezultati u motoričkim testovima značajno utječu ( $p=.01$ ) na nivo dostignuća u svim analiziranim situacionim nogometnim testovima;

- na dostignuća u situacionim testovima znatno više utječu oni indikatori motoričkih sposobnosti, koji se nalaze pod utjecajem sistema za energetsku regulaciju, nego sposobnosti koje se nalaze pod utjecajem sistema za regulaciju kretanja.

## 5. LITERATURA

14. Dujmović, P. : Škola nogometa. Zagrebački nogometni savez, Zagreb, 2000.
15. Elsner, B., Metikoš, D.: Odnosi između bazičnih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu, kineziologija, Zagreb 1983.
16. Gabrijelić, M., Jerković, S., Aubrech, V., Elsner, B.: Relacije situaciono motoričkih testova i ocjena uspjeha nogometara. Kineziologija, Zagreb, 1973
17. Gabrijelić, M.: Neke situacione psihomotorne sposobnosti potencijalno aktualno značajne za uspjeh djece u nogometnoj igri. Kineziologija br.1,1972.
18. Jerković, S.: Relacije morfoloških i motoričkih sposobnosti sa efikasnošću u nogometu kod nogometara uzrasta 12 do 14 godina. Doktorska disertacija, FFK, Zagreb, 1986.
19. Kvesić, M.: Nivo razlika motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti djece uzrasta 12 do 14 godina , koja se bave i one koja se ne bave sistematskim treningom procesom u nogometu .Magistarski rad , Fakultet za fizičku kulturu , Sarajevo , 2002.
20. Mikić, B., Talović, M., Lačić, O.: Osnovni aspekti selekcije u nogometu.Pedagoška akademija , Mostar, 2003
21. Milanović, D.Dijagnostika u sportu., Zbornik radova treće konferencije o sportu od 26-29.09 1996 u Rovinju, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1996.
22. Mekić, M.: Relacija mjera primarnih motoričkih sposobnosti i rezultata u situacijskim nogometnim testovima. Magistarski rad na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1984.
23. Mekić, M.: Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu., Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1985.
24. Mekić, M.: Kanonička relacija između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata situacijsko-motoričkim testovima u nogometu. Zbornik del, šesta letna škola “Kranska Gora”, 209-221, 1985.
25. Mekić, M.: Utvrđivanje inicijalnog stanja antropoloških karakteristika pred početak pripremnog perioda., Bilten NS BiH vanredni broj VI, Sarajevo, 1997
26. Rađo, I., Talović, M., Hmjelevjec, I., Dautbašić, S., Bradić, A.: Fehratović, S., Pašalić, E.: Izdržljivost nogometara., Pedagoška akademija, Mostar, 2000.
27. Talović, M.: Nogomet., Pedagoška akademija, Mostar,1998.
28. Talović, M.: Efekti programa na poboljšanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i nekih elemenata tehnike nogometara. Fakultet za fizičku kulturu u Sarajevu, Doktorska disertacija, Sarajevo, 2001.

**THE EFFECT OF BASIC MOTOR ABILITIES ON DRIBBLING SPEED  
AND PRECISION IN SOCCER GAME**

*Effects of basic motor skills on situational-motor abilities for speed dribble and ball control precision assessment in soccer game at boys aged 12-14 years were analyzed with regression analysis. For this purpose, 17 variables for basic motor parameters were selected, as well as three situational tests. In every example of the regression analysis results, the results obtained showed confirmation of the hypothesis of significant effects of the morphological characteristics on the results in analyzed situational-motor tests.*

**Key words:** motor abilities, situational-motor tests, soccer, boys, regression analysis

"Vijesti", 27. decembar 2010.

**VIJESTI**

**Nikšić** – Da se ne bi zaboravilo koji su to sportisti koji su u Crnoj Gori obilježili godinu i koji su ispred kolektiva, udruženja i saveza dobili nagrade i proglašeni najboljima potrudili su se **Duško Bjelica** i **Zdravko Gavrilović**, koji već četvrtu godinu zaredom priređuju knjigu „Laureati crnogorskog sporta“. U knjizi mjesto su našli najbolji sportisti prethodne godine, ali i sportski radnici, novinari. Knjigu je izadala Crnogorska sportska akademija i „Zavičaj“ iz Danilovgrada.

**Sv. M.**